دغه رنګ مو تاسې غوره امت ګرځولي یاست چې پر خلکو ګواهان اوسئ

شهادت

اونیزه

د حزب اسلامي افغانستان نشراتي ارګان

درس قرآن

الله پاک تاسې ته امر کوي چې امانتونه خپلو خاوندانو ته وسپارئ. او چې کله مو د خلکو په مينځ کې پريکړه او حکم کاوه، نو بايد په عدل او انصاف سره يې وکړئ. بيشکه الله پاک تاسې ته ډېر ښه نصيحت کوي. او الله پاک ښه اوريدونکې او ښه ليدونکې دی. (النساء: ۵۸)

درس حديث

از جابر (رضی الله عنه) روايت است که:
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: از ظلم بپرهيزيد، زيرا ظلم تاريکی های روز قيامت است. و از آزمندی بپرهيزيد، زيرا آزمندی مردمی را که پيش از شما بودند، هلاک ساخت، وادار شان کرد، تا خونهای شانرا بريزند، و محارم شانرا حلال شمارند. (الحديث)

شهادت شپږم کال، ۹ مه ګڼه، پرله پسې ۲۵۳ مه ګڼه سه شنبه ۱۳۹۳ هـ ل د غويی ۳۰ مه د ۱۴۳۵ هـ ق د رجب المرجب ۲۰ مه د۲۰۱۴ م د مې ۲۰ مه

ډاکتر عبدالله عبدالله:

د ټاکنو وروستۍ پايلې منو؛ خو په ټاکنيزو کميسيونو کې اړينو اصلاحاتو ته اړتيا ده

«د ټاکنو په لومړي پړاو کې شکايتونو ته د لاسرسي او د رايو شمېرنې په برخه کې يو لړ ستونزې موجودې وې، له همدې لامله د دويم پړاو ټاکنو د ترسره کولو لپاره په ټاکنيزو کميسيونو کې د اړينو اصلاحاتو غوښتنه کوو. په لومړي پړاو کې د خلکو ګډون دنيا حيرانه کړه، باور دی چې په دوهم پړاو کې به هم ولس پراخ ګډون وکړي»

کابل، رسنۍ:
د ولسمشرۍ ټاکنو مخکښ نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله وايي، چې د ټاکنو وروستۍ پايلې ورته د منلو وړ دي او دوهم پړاو ټاکنو ته چمتو دی.
ډاکتر عبدالله د وروستيو پايلو له مخې، تر ټولو ډېرې رايې ترلاسه کړې او نوموړي د غويي په ۲۵مه مازيګر ۵:۳۰ بجې يوې خبرې ناستې ته وينا وکړه.
هغه وويل، چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې شکايتونو ته د لاسرسي او د رايو شمېرنو په برخو کې يو لړ ستونزې موجودې وې او له همدې امله د دوهم پړاو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره په ټاکنيزو کميسيونونو کې د اړينو اصلاحاتو غوښتنه کوي.
د ولسمشرۍ دغه نوماند د دې خبرې د خرګندولو تر څنګ، چې اوسمهال د هغه ټيم جامع، لوی او پراخ شوی، زياته کړه، چې ... (۴ مخ)

يونس قانونی:

دولت افغانستان بايد تعريف روشنی از دوست و دشمن ارائه کند

کابل، رسانه ها:
محمد يونس قانونی، معاون اول رياست جمهوری افغانستان گفته که نياز است دولت افغانستان از دوست و دشمن خود تعريفی روشن ارائه کند.
آقای قانونی در نشست امنيتی‌ای که برای آمادگی‌های دور دوم انتخابات رياست جمهوری در وزارت دفاع برگزار شده بود، سخنرانی می کرد. در اين نشست مسئولان وزارت‌های دفاع و امور داخله، رياست عمومی امنيت ملی و جنرال ژوزف دانفور فرمانده کل نيروهای خارجی در افغانستان نيز حضور داشتند.
معاون اول رئيس جمهور کرزی گفت: "ضرورت است که ما با ارائه تعريف روشن از دوست و دشمن از سرباز تا بلندترين مقامات اردو، پوليس و امنيت ملی افغانستان تقدير کنيم. در اين صورت است که... (ص، ۴)

حامد کرزی روابط افغانستان را با چين خيلی با اهميت خواند

چين، رسانه ها:
حامد کرزی رييس جمهور افغانستان که برای شرکت در نشست سران سيکا به شهر شانگهای رفته است، می گويد: "حکومت آينده، افغانستان هم نه تنها روابط با چين را حفظ می کند، بلکه آن را بيشتر تقويت خواهد کرد."
براساس خبرنامه رياست جمهوری افغانستان، آقای کرزی در سفرش به شانگهای و صحبت با راديو بين المللی چين گفته که در تقويت بيشتر اين روابط، منفعت افغانستان نهفته است.
به گفته وی، چين يکی از کشور های خيلی نزديک به افغانستان بوده و هيچگاهی چنين کاری نکرده که در آن منفعت افغانستان نبوده باشد.
آقای کرزی به اين باور است که چين برای آوردن ثبات و درعرصه، مبارزه با تروريزم بين المللی می تواند ... (ص، ۴)

ولسی جرګه:

نتايج انتخابات شوراهای ولايتی بايد بزودی اعلام شود

برخی از اعضای ولسی جرګه تاخير در اعلام نتايج ابتدايی انتخابات شورا های ولايتی را غير قانونی خوانده می ګويند که اين کار شفافيت پروسه انتخابات را زير سوال می برد

کابل، رسانه ها:
ولسی جرګه افغانستان خواهان اعلام فوری نتايج ابتدايی انتخابات شورا های ولايتی از سوی کميسيون مستقل انتخابات شد.
قرار بود نتيجه ابتدايی انتخابات شورا های ولايتی به تاريخ ۲۷ ثور اعلام ګردد اما اکنون تاخير آن نګرانی های را به ميان آورده است.
عبدالروف ابراهيمی رئيس ولسی جرګه در نشست عمومی روز دوشنبه اين جرګه ګفت که در اين مورد طی مکتوب رسمی از کميسيون انتخابات خواهان وضاحت شده است: " تاخير برای مردم افغانستان نګران کننده است، ... (ص، ۴)

«عصبيت» که د شيطان لار

فدامحمد فايض



«د افغانستان دښمنانو هميشه هڅه کړې چې زموږ ترمنځ د کرکې او دښمنۍ زړي وکري؛ خو دا په موږ پورې اړه لري چې بايد د دښمنانو مکر او حيلې درک کړو، پر دې پوه شو چې هغوی موږ ته په شاتو کې زهر راکوي، اوس چې څومره دنيا بدلېږي، د دښمن مکرونه او حيلې هم بدلېږي اوس مو نېغ په نېغه په زهرو نه وژني؛ څکه اوس موږ هم دومره هوښيار شوي يو چې زهر پېژنو؛ نو اوس مو په شاتو وژني» (۳ مخ)

الکو:

د ټاکنو امنيت خونديتوب کې مرسته کوو

«په دغې غونډه کې پردوه اړخيزو اودرې اړخيزو همکاريو ټينګار وشو، د ډيورنډ د کرښې په دواړو غاړو کې د امنيت پر ټينګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې پرګډې مبارزې او د ټاکنو د دويم پړاو پر امنيت خبرې راڅرګندې وې» (عظيمي)

راحيل شريف:
د پاکستان لوی درستيز ډاو ورکړی چې

د افغانستان د ولسمشريزو ټاکنو د امنيت د خونديتوب لپاره مرسته کوي. جنرال راحيل شريف په کابل کې د افغانستان د سولې له بهير سره د مرستې او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د خپل هيواد د همکارۍ ډاډ څرګند کړ.
ښاغلی شريف دا رنګه د دواړو هيوادونو د پوځونو تر منځ همکارۍ په دواړو هيوادونو کې د سولې او ټيکاو لپاره اړينه وبلله.
دا غونډه د درې ګونو غاړو تر منځ ۳۷ درې اړخيزه او د ترلو دروازو شاته ترسره شوه او شاوخوا څلور ساعته يې دوام وکړ. ... (۴ مخ)

«سارک» د باميانو ښار فرهنګي مرکز وټاکه

کابل، رسنۍ:
د افغانستان باميانو ښار په ۲۰۱۵ کال کې د سويلي آسيا همکاريو سازمان (سارک) له خوا د فرهنګي مرکز په توګه منل شوی دی .
افغانستان دغه وړانديز کړی و. په پام کې ده چې دوې اونۍ وروسته د دغه سازمان يو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې د دغه پروګرام په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي.
افغانستان په ۲۰۰۷ کال کې د سارک سازمان غړيتوب ترلاسه کړ .
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ګرځندوی، ... (۴ مخ)

د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه

انتخابات دور دوم و مهندسیهای دولت

نتایج نهایی دور اول انتخابات ریاست جمهوری هم اعلان گردید که تفاوت چندانی آنچنان که از سوی حلقات خاص تبلیغ میشد که در نتایج تفییری خواهد آمد، با اعلان ابتدایی نداشت.

افغانستان به یک انتخابات شفاف و عادلانه نیاز داشت و این وظیفهٔ کمیسیون انتخابات بود که انتخابات شفاف برپا میکرد و در شمارش آرا هم تقلب صورت نمیگرفت. نیروهای امنیتی که وظیفهٔ تأمین امنیت انتخابات را داشتند، تا حدی در وظیفهٔ خود پیروز شدند؛ با آن که انتخابات بدون تلفات نبود؛ ولی کمیسیون انتخابات بدون شک آنچنان که توقع میرفت در وظایف خود کامیاب نبود. اگر حرف از تقلب زده میشود، مامورین کمیسیون انتخابات خود در راس این تقلب قرار داشتند چنانکه کمیسیون انتخابات خود نتوانست از پذیرفتن این مسؤولیت شانه خالی کند. هکذا در شمارش آرا از سوی خود کمیسیون تقلب صورت گرفت چنانچه تیم اصلاحات و همگرایی، طی یک کنفرانس خبری با ارائه اسناد کاپی کرده از اسناد خود کمیسیون انتخابات ثابت ساخت که آرای دکتور عبدالله عبدالله عمداً کاهش داده شد و بر آرای داکتر اشرف غنی احمدزی افزوده شد. کمیسیون انتخابات درین رابطه ساکت ماند، که به این ترتیب عمداً از روی یک پلان از قبل تهیه شده انتخابات را به دور دوم کشاند. گرچه براساس گزارش رسانه ها، کمیسیون انتخابات در نشستی که با هر دو کاندیدای دور دوم داشت از هر دو کاندیدا خواست موضوع را بسوی قومیت نبرند؛ ولی ترس ما این است که خود مرتکب این امر شده باشند.

باور ما این است که دستگاه حاکم با آنکه تظاهر به بی طرفی در انتخابات داشت؛ ولی هرگز بی طرفی خود را حفظ نکرد و از طریق افرادی که قبلاً آنها را جابجا کرده بودند انتخابات را به گژ راهه کشاندند. این امر نشانگر آن است که ارگ نشینان هرگز نمیخواهند که جلو اقتدار را از دست بدهند و یا باید کم از کم در اقتدار شریک نباشند.

ارگ نشینان هراس دارند که اگر کسی در انتخابات شفاف بقدرت برسد نشود که با آنها به ارتباط اجراآت سیزده سال گذشته محاسبه یی بکند.

بدور دوم کشاندن انتخابات بدون شک نظام آینده را بسوی ضعف می برد و این علاوه بر خطراتی است که کمیسیون انتخابات علی الظاهر از آن تشویش نشان میدهد. در حالی که ما به یک حکومت نیرومند نیاز داریم و شفای دردها و نابسامانیها موجود در یک نظام نیرومند نهفته است.

اکنون که انتخابات را به دور دوم کشاندند، باز هم از همین اکنون روشن است که تیم اصلاحات و همگرایی نسبت ریشهٔ عمیقی که در بین ملت دارد ان شاء الله برنده است؛ اما ولی میترسیم که حلقات ارگ باز انتخابات دور دوم را هم به یک سرنوشت بدی دچار نکنند و کشور را بسوی یک هرج و مرج نبرد. با آنکه ارگ از مداخلات خارجیها در انتخابات ۲۰۰۹ شکایت داشت، و شکایت هم ازین بود که مشروعیت دولت را تحت سوال قرار دادند؛ ولی اکنون دیدیم که دولت خود در موقف خارجیها قرار گرفت و همان بازی را براه انداخت که شکایت داشت خارجیها آنرا اعمال کردند.

عبیدالله صافی

اولس د خپلو رأیو حساب او ساتنه غواړي

د ۱۳۹۳ کال د وري شپاړسمې ولسمشریزې ټاکنې بې پایلې ترسره شوې، که څه هم هېوادوالو په ټاکنو کې په دې موخه پراخ ګډون کړی و چې ټاکنې په لومړی پړاو کې نتیجه ورکړي؛ خو دا ټولټاکنې له وړاندېنه داسې مهندسي شوې وې چې په لومړی پړاو کې ګټونکی ونلري؛ ځکه خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د کمپاین له لومړۍ ورځې نه په څرګندو ټکو کې خپله دا اندېښنه ښکاره کوله چې په ټولټاکنو کې زموږ یواځنې رقیب تقلب او درغلی ده، ددې د مخنیوې په خاطر باید جدي ګام واخستل شي؛ خو هیچا ورباندې غوږ ونګراوه. د وري پر شپاړسمه چې په ګرد افغانستان کې کوم تقلب او درغلی وشوی ټول افغانان ورباندې ګواه دي. په دې تقلب کې تر ټولو لوی لاس پخپله د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مامورینو و چې شمېر یې له درې زرو تنو پورته ښودل شوی او پخپله د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشران هم په دې خبره اعتراف کوي او وایي چې له دوی نه د لوی جرم مرتکبین به عدلي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي او پاتې نور به له دندو نه ګوښه کېږي، کله چې په یو ارګان کې دومره لوی تعداد مامورین فاسد او خاین وي؛ نو د انتخاباتو د شفافیت په هکله د شکوکو او شبهاتو پیدا کېدل یو فطري عمل و او بالاخره همغه څه وشول چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم مشرانو له لومړۍ ورځې نه اندېښنه درلوده.

موږ په پوره باور ویلې شو چې که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې ټیم اندېښنو ته پاملرنه کړې وای او د کمیسیون د فاسدو مامورینو پرځای ایمانداره او متدین مامورین یې پر دندو ګومارلي وای؛ نو د افغانستان د مسلمان اولس له رأیو سره به دا لوی خیانت نه و شوی؛ بلکې په لومړی پړاو کې به هر څه سپین شوي وو، دا چې اوس ټاکنې دویم پړاو ته لاړې او د غبرګولي پر ۲۴ مه به یو ځل بیا هېوادوال

د خراب امنیت او نور ډول ډول ستونزو باوجود د رأیو صندوقونو ته ورځي ددې خبرې کلکه اړتیا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل مخکینی، ټولې نیمګړتیاوې جبران کړي. د درې زرو فاسدو لیرې کړی شویو مامورینو پر ځای داسې ځوانان جذب کړي چې هغوی ددغه کار بشپړ اهلیت ولري، فني او مسلکي وي او پخپلو کارونو کې برلاسي وي.

تر کومه حده چې موږ ته معلومه ده د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې داسې ځوانان هم په ګڼ شمېر کې جذب شوي چې هغوی اصلا د کمپیوټر په برخه کې دېر ابتدايي معلومات لري او ددې ترڅنګ علمي سویه یې هم ډېره کمزوری ده چې ان د جمعې، تقسیم، ضرب او تفریق پر قاعدو هم نه پوهېږي. په کومه اداره کې چې قابل او ماهر پرسونل نه وي هلته د سم کار ترسره کېدل محال وي؛ نو ځکه د ټاکنو دواړو کمیسیونو ته پکار دي چې داسې لایق او ماهر پرسونل وروزي چې د کار کولو بشپړ اهلیت ولري.

دویمه خبره چې ډېره ضروري ده هغه داده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د دویم پړاو د مخکښو سیالانو سره د سلامشورې ګډ مجلسونه او غونډې جوړې کړي او پر هغو مسائلو دې غور او فکر وکړي چې په ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوې او د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو په لاره کې مؤثر او مرستندویه واقع کېږي. د ټاکنو د دویم پړاو دواړه سیالي کوونکی ښاغلی عبدالله عبدالله او ښاغلی اشرف غني پخپلو مطبوعاتي کنفرانسونو او مرکو کې له درغلیو نه پاکو او رڼو ټاکنو غوښتنه کړې او په دې اړه یې د هر ډول مرستې کلکه ژمنه هم کړې، دوی دواړه د اولس پر رأیو اعتماد لري او هر یو کوښښ کوي چې د اولس له رأیو سره خیانت ونشي. د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون د همدې مقصد لپاره جوړ شوی چې د اولس د قیمتي رأیو ساتنه وکړي او داسې کومه خلا او نیمګړتیا دې نه پرېږدي چې د رأی اچوونکو له رأیو سره خیانت وشي او حق حقدار ته ونه رسېږي.

زموږ په باور د ټولټاکنو کمیسیون که له ټینګ عزم او بشپړ استقلالیت نه کار واخلي؛ نو دا ورته ناممکنه نه ده چې د دویم پړاو ټاکنې په بشپړ شفافیت ترسره کړي، ځکه چې د دویم پړاو ټاکنې صرف د دوه نوماندانو ترمنځ ترسره کېږي، چې رسیدګي او نظارت یې د لومړی پړاو له ټاکنو نه زیات اسان دی، هم د دواړو نوماندانو ناظرین د ټاکنو د مرکزونو او محلونو څارنه کولای شي او هم داخلي او بهرني څارونکي، البته په دې کې دهغو امنیتي ځواکونو همکاری ته هم کلکه اړتیا ده چې د ټاکنو په محلونو او مرکزونو کې دندی لري.

د وري پر شپاړسمه د ټولټاکنې پر ورځ ما په خپلو سترګو ولیدل چې د رأی اچونې له کوټو نه دباندې د یوې لیسې په انګړ کې د ټولو نوماندانو ناظرین ولاړ وو؛ خو یو پوځي افسر هغوی دننه کوټو ته د ننوتو اجازه په دې بهانه نه ورکوله چې هلته رش جوړېږي، که د څو دقیقو لپاره به یې د ننوتو اجازه ورکړه؛ نو ډېر ژر به یې بېرته د تللو امر کاوه چې له وخت نه د ګټې په اوچتولو سره له جعل نه کار واخلي.

لنډه دا چې د افغانستان اولس په هر حالت کې د خپلو رأیو حفاظت او صیانت غواړي؛ په لومړی پړاو ټاکنو کې د ترسره شویو درغلیو دهغوی قهر او غوسه پارولی، د صبر کاسه یې ډکه شوې او نور په هېڅ حالت کې له خپلو رأیو سره لوبه او درغلي نشي زغملای.

د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومتي لوړ پوړي چارواکي دې د اولس د مخکینی پړاو درد او غم محسوس کړي او د دویم پړاو په ټاکنو کې دې له بشپړ بې پریتوب نه کار واخلي، ځکه چې د ټاکنو اصل مقصد دا دی چې اولس پخپله خوښه دچا له جبر، ظلم او درغلی پرته د خپلو رأیو پر اساس خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي.

د یو قوي او غښتلي حکومت بنسټ یوازې د اولس پاکې رأی تشکیلوي، هغه حکومت چې د اولس په مستقیمو رأیو راغلي وي د هغه تر شا د اولس کلک ملاتړ او مرسته هم وي؛ مګر هغه حکومت چې په چل ول او جعل سره قائم شوی وي هغه کمزورې او د اولس له ملاتړ څخه عاري وي.

له څه شک پرته افغانستان له بل هر وخت نه زیات د اولس پر اعتماد جوړ شوي قوي حکومت ته اړتیا لري؛ ځکه چې د افغانانو په سر یو عالم پرتې ستونزې یواځې او یواځې د اولس له ملاتړه برخمن حکومت ختمولای شي، نه د جعل له لارې جوړ شوی حکومت. ددې لپاره چې د افغانستان کړېدلی او ځورېدلی اولس د ستونزو له ملاماتوونکي پیټې نه خلاصون بیامومي او په پوره یووالې د خپل هېواد د سوکالی او پرمختګ لپاره منسجم کارونه وکړي ددې خبرې کلکه اړتیا ده چې په افغانستان کې په واقعي معنی د اولس د ارادو یو ممثل منتخب حکومت جوړ کړای شي او دا هله ممکن کیدای شي چې د هېواد د زعیم ټاکلو حق په سلو کې سل افغانانو ته ورکړای شي؛ دهغوی د رأیو ساتنه وشي او له هر ډول تقلب او جعل نه کلکه ډډه وکړای شي.

فدامحمد فایض

«عصبیت» که د شیطان لار



امام ابوالاعلی مودودي مرحوم پخپل «اسلام او نیشنلیزم» نومي اثر کې ناسیونالیزم په مثبت او منفي برخو ویشي، یعنی د خپلې خاورې سره مینه دهغې د ابادی او ښیرازی سره مینه. د خپل قوم د پرمختګ او دهغه د ژوند د حالاتو د ښه کېدو سره مینه له خپلې خاورې د دفاع سره مینه دا مثبتې چارې دي او هیڅوک ورته بد نه شي ویلای؛ خو کله چې بیا قومي او ژبني عصبیت ته مخه کېږي، دا نو بیا، بی له شکه منفي اړخ خپلوي. یو سړی د خپلې ژبې ودې ته کار کوي، هیڅوک هم پر هغه د نیوکې حق نه لري او نه څوک دی کار ته بد ویلای شي، یو څوک غواړي چې قوم یې زده کړه وکړي او د علم په ګانه ښکلی کړای شي، څوک دی چې دې کار ته بد وویلای شي؛ خو که څوک خپل قوم د دنیا له ټولو قومونو بهتر ګڼي یا خپله ژبه د دنیا له ټولو ژبو غوره ګڼي دا نو بیا هغه څه دي چې له اسلام سره هېڅ تعلق نه لري. تر دې چې دا خیالي ادعا هم کوي چې آدم (ع) له حوا سره پښتو ویله، خدای (ج) له موسی (ع) سره پښتو ویله، یوسف له زلیخا سره پښتو ویله او ...

دا نو هغه د عصبیت انتها ده چې یو څوک پر خدای (جل جلاله) هم دروغ ترلی شي او د خدای (جل جلاله) پر نازولو پیغمبرانو هم. قومونه هم الله (جل جلاله) پیدا کړي او ژبې هم. قومونه لکه څرنګه چې الله (جل جلاله) فرمایې فقط د «تعارف» له پاره دي. او ژبې د الله (جل جلاله) د قدرت نښې دي، هیڅوک هم الله (جل جلاله) ته په قومیت نه نژدې کېږي او که نه ابولهب خو د پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) تره و، بالمقابل بلال حبشي و، سلمان فارسي او صهیب (رضی الله عنهم) د روم و، تاسي وګورئ چې الله (جل جلاله) ابولهب په کومو الفاظو غندي او څومره ورته په غوسه دی؛ خو بلال، فارس او صهیب (رضی الله عنهم) په محمدی (صلی الله علیه وسلم) امت کې ستوري دي چې ځلېږي.

البته دا یو حقیقت باید هېر نه کړو چې دا تعصب په یوه خوا کې نه، بلکې په ټولو اړخونو کې دی. تعصب هغه ناچله سکه ده چې دواړه مخه یې یو هم پر بل څه تفوق نه لري، تعصب، تعصب دی، که پښتون یې کوي، که تاجک که ازبک که هزاره یا بل هر څوک.

متأسفانه دې تعصب موږ انتخاباتو ته هم لاره پیدا کړه، ما ډېر داسې کسان ولیدل چې یو چاته یې فقط د قومیت پر بنا رایه ورکړه. دا بې له شکه زموږ ولس ته یو ښه شګون نه دی، زموږ دښمنان هڅه کوي چې په موږ کې د بیلتون څومره کرښې راکاږل شي، چې همغه راکاږي او دا خو د استعمار پخوانی فورمول دی چې: «بېل یې کړ؛ ایل یې کړ» «تفرقه بینداز؛ حکومت کن» عجیبه ده چې زموږ یو ګاونډی د یوه افغان قوم د دفاع له پاره ملا تړي او بل یې د بل. حال دا چې ددغو درواغجنو ملاتړونو تر شا دهغوی استعماري اهداف پراته دي.

زموږ دین (هم عظیم الشان قرآن او هم نبوي احادیثو) د عصبیت نفی کړی ده او هغه یې غندلی دی، زموږ تاریخي جریانات دا ښیي چې موږ همېشه په وحدت کې ګټه کړې ده، نه په تفرق او تشتت کې.

د افغانستان دښمنانو همیشه هڅه کړې چې زموږ ترمنځ د کرکې او دښمنۍ زړي وکري؛ خو دا په موږ پورې اړه لري چې باید د دښمنانو مکر او حیلې درک کړو، پر دې پوه شو چې هغوی موږ ته په شاتو کې زهر راکوي، اوس چې څومره دنیا بدلېږي، د دښمن مکرونه او حیلې هم بدلېږي اوس مو نېغ په نېغه په زهرو نه وژني؛ ځکه اوس موږ هم دومره هوښیار شوی یو چې زهر پېژنو؛ نو اوس مو په شاتو وژني د میرزا عبدالقادر بیدل په تعبیر:

تواضع های ظالم مکر صیادی بود بیدل
که خم خم رفتن صیاد بهر صید مرغان است

دا چې یو د پښتون پر سر لاس راکاږي، بل د تاجک، بل د ازبک او بل د افغانستان د نورو قومونو پر سر، دا د دوستۍ په جامه کې د دښمنۍ هڅې دي. ښه یې ګورو چې څوک مو خاورې ته په څو (کمین) ناست دي. څوک مو اوبو ته، څوک مو معدنونو ته او څوک مو ځنګلونو ته. البته موږ له هیچا سره دښمني نه غواړو. خو هغه چاته چې څوک مو د عقیدې او ارزښتونو دښمن، څوک مو د ملي یووالی دښمن او څوک مو د هېوادنیو ګټو: نو هغو ته هم اجازه نه شو ورکولای، چې خپل ناوړه اهداف دلته عملي کړي.

که چېرې موږ هر یو د یوه مسلمان په حیث د اسلام مطالعه وکړو او ځان پر اسلامي تعلیماتو پوه کړو، هیڅکله به هم د شیطان پر لاره ولاړ نه شو. د حضرت علامه اقبال (رح) په وینا:

به مصطفی برسان خویش راکه دین همه اوست
اگر به او نرسیدی تمام بو لهبیست

که چېرې څوک د رحمان پر لاره نه ځي، نو نورې ټولې لارې د شیطان لارې دي. او هغه څوک چې خلک د شیطان د لارې تبلیغ کوي، بې له شکه د شیطان پر لاره روان دی: نو دا د مسلمان دنده ده چې د رحمان او شیطان د لارو توپیر وکړي، د رحمان پر لاره ولاړ شي او د شیطان له لارې ځان وساتي.

انتخاباتي سیالی او د اخلاقو د حدودو د رعایت اړتیا

نصرالله

د ټولټاکنو د نهایي پایلو له اعلان وروسته ښاغلي اشرف غني د خپل مطبوعاتي کانفرانس په یوه برخه کې دا وړاندیز کړی و چې د دویم پړاو د ټاکنو دواړه مخکښ نوماندان دې پخپلو کمپاینونو کې د یو بل پرخلاف له تورونو لګولو او نورو نامناسبو بیانیو څخه ډډه وکړي. نوموړي بشپړ ډاډ ورکړی و چې زه به پر خپلو خبرو کلک عمل کوم او له مقابل لورې هم غوښتنه کوم چې زما وړاندیز ومني.

که څه هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم مشرانو د ټاکنو له لومړی پړاو کې هم د نورو نوماندانو پرخلاف داسې ژبه نه ده استعماله کړی چې هغه د اخلاقو او تهذیب له چوکاټ نه وتلې وي. هغوی نه یواځې د کمپاین په ټوله موده کې د ژبې او قلم عفت په واقعي معنا ساتلی؛ بلکې ددې خبرې کوښښ یې هم کړی چې د ضرورت پر وخت د مخالف کاندید د کاني د ګوزار ځواب په ګل ورکړي.

د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشرانو ویناوې او تقریرونه د ریکارډ په شکل کې هم موجود دي او د افغانستان د مسلمان اولس په اذهانو کې هم ثبت دي. هغوی نه چېرته احساساتي شوي او نه یې هم د ژبې عفت له لاسه ورکړی. له پیله تر آخره پورې ساده، سلیس، عام فهم او د اخلاقو په چوکاټ کې یې خبرې کړې دي، نه یې په حرکاتو کې فرق راغلی او نه هم په لهجو او څېرو کې، نه یې ځانونه من او تور یې خورد ګڼلي او نه یې هم د نورو په څېر ځانو ته د علم ټیکداران او مفکرین ویلي دي؛ بلکې که واقعیت ته وکتل شي د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشرانو چې د کمپاین په ورځو کې د اخلاقو، متانت، صبر او شایستګي کوم اظهار کړی شاید د افغانستان په تاریخ کې سارې ونلري؛ خو ددې برعکس ښاغلي اشرف غني او دهغه کمپاینرانو چې په انتخاباتي مبارزه کې کومه ژبه، لهجه او قلم کارولی هغه هم د هېوادوالو په اذهانو کې محفوظ دی، قضاوت به همغوی کوي چې چا د ژبې عفت ساتلی او چا د اخلاقو پاسداري کړی؟

د حیرانتیا خبره داده چې ښاغلی اشرف غني له یوه لوری خپل سیال ټیم ته وړاندیز کوي چې د متقابله احترام پر بنیاد به د یو بل په خلاف پاروونکي او له اخلاقو پرېوتې خبرې نه کوي؛ مګر له بل لوری پر خپل عهد پنځه ورځې هم نشي ودرېدلی او هر څه بېرته تر پښو لاندې کوي. چې د یکشنبې په ورځ په غالب ګومانه د کابل نیوز په یوه ټلویزیوني شبکه کې دهغه دا لاندې خبرې د ثبوت لپاره کافي دي. ښاغلي اشرف غني د ګل آقا شیرزي پر خلاف چې اوس د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم سره ولاړ دی، وویل: هغه چې څومره مال او دولت پیدا کړی- له ناجایزو او غیرقانوني لارو نه یې پیدا کړی. همداراز د ډاکټر عبدالله عبدالله دویم مرستیال استاد محقق په اړه یې وویل چې هغه هزاره ګانو ته هیڅ خدمت نه دی کړی. د عطامحمد نور په اړه یې وویل چې هغه باید څارنوالۍ ته معرفي شي، خو دهغه د لومړي مرستیال په باب چې هغه پخپله څه فرمایلي و اوس به هم په فیسبوک کې موجود وي.

د ښاغلي اشرف غني دا ډول څرګندونې له پاروونکې بڼې پرته بل هیڅ مفهوم نه لري چې نه په اسلامي قانون کې دداسې تورونو جواز شته او نه هم په اساسي او مدني قانون کې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې چاته په ټاکنو کې د ودریدو جواز ورکړی وي او اهلیت یې منلی وي ښاغلی اشرف غني او یا بل کوم شخص حق نلري چې په یو او بل نوم یې تورن کړي. دا کار په حقیقت کې د افغانستان د خپلواک کمیسیون پر قانون ملنډې وهل دي چې ځواب یې باید د ټاکنو کمیسیون ورکړي.

ښاغلي اشرف غني له یوه لوري د خپل سیال ټیم له نوماند ښاغلي عبدالله عبدالله او دهغه له مرستیالانو څخه د متقابله احترام پر بنیاد د کمپاین د پرمخ وړلو غوښتنه کوي؛ مګر له بل لوری بیا دا خبره له یاده وباسي چې په متقابله احترام کې یواځې دده نه، بلکې د مقابل لوری احترام هم ضروري دی. او د احترام دا فضا هله تحقق موندلې شي چې هغه خپله ژبه او احساسات کابو کړي؛ خو متأسفانه په هغه کې دا جوهر او قوت نشته. یو طرف ته د بوډاتوب کمزورۍ ورباندې زور کړی او بل طرف ته د ناکامۍ یقیني احساس دهغه اعصاب دومره کمزوری کړی چې نه په خبرو کې ژبه کنترولولای شي او نه هم خپلې کړی ژمنې په یاد ساتلای شي؛ مګر ددې ټولو باوجود د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د لومړي پړاو په څېر په دویم پړاو کې هم د اخلاقو او تهذیب له چوکاټ نه دباندې ګامونه نه اخلي او هر څه د اخلاق او قانون په چوکاټ کې ترسره کوي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم لومړی پرخپل خدای جل جلاله بیا په عالم اسباب کې پرخپل ولس باور لري. د هېواد راتلونکی زعیم ټاکل او د خپلې خوښې نوماند ته رأیه ورکول د اولس مسلم حق ګڼي او دا باور ورباندې هم لري چې د غوره او مناسب نوماند د پېژندلو او د خپل هېواد په ګټه دچا د غوره کولو اهلیت هم له همدوی سره دی؛ نو ځکه د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پخپله د قاضي جوړېدو او پر بل چا د تورونو لګولو پرځای د قضاوت ټول کارونه اولس ته پرېږدي، ځکه چې قانون د خپل ولسمشر د ټاکلو په مسئله کې د قضاوت حق په سلو کې سل او لس ته ورکړیدي نه احمد او محمود ته.

ښه به دا وي چې ښاغلی اشرف غني او دهغه کمپاینران خپلې هلې ځلې یواځې د خپلو پالیسیو او پروګرامونو په رسولو کې مصرف کړي نه د شخصیتونو په تخریبولو کې؛ ځکه چې دا کار د ټاکنیزو له قانون او اخلاقي معیار سره هم په ټکر کې دی او د هېواد له ګټو سره هم.

شهادت
اوونیزه
د حزب اسلامي افغانستان سیاسي ارګان

خپرونکی اداره: د حزب اسلامي افغانستان فرهنګي خانګه
د امتیاز خاوند: حزب اسلامي افغانستان
مسؤول مدیر: عبدالله "کامه وال"
مرستیال مدیر: عبدالجلیل "جلیل"

د اړیکو شمیرې
دفتر: ۰۲۰۲۵۲۱۲۳۲
مسؤول مدیر: ۰۷۷۷۲۰۲۲۰۱
۰۷۰۰۲۰۲۲۰۱

• د شهادت اوونیزه د هر لیکوال او د نظر خاوند د لیکنو هرکلی کوي
• د شهادت اوونیزه حق لري چې د لیکوال لیکنه د ضرورت په وخت داسې اصلاح کړي چې د لیکنې اصل روح ته تاوان ونه رسي
• رالیږل شوي مطالب نه مستردیږي - یوازې سرلیکنه د شهادت د اونیزې رسمي نظر دی.

دیزاین: خواجه وحیدالله
آدرس: دحزب اسلامي افغانستان مرکزي دفتر، د شاداب ظفر بلاکونو شانه، خوشال خان مینه - کابل
Email Add: shahadatnews.kabul@gmail.com

در جنگ سه ساله سوریه، تاکنون بیش از ۱۶۲ هزار تن کشته شده اند

احمد شاه «وحدت»
Ahmad Shah WAHDAT
Mobile: 0700252598
E-mail: ahmadshah.wahdat2@yahoo.com

رسنی:
گروه ناظر حقوق بشر سوریه می گوید، در نتیجه جنگ سه ساله در این کشور تاکنون بیش از ۱۶۲ هزار نفر کشته شده اند.
این گروه اپوزسیون مستقر در لندن امروز گفت، ارقام شامل ۵۴ هزار غیرنظامی، ۴۳ هزار عضو گروه های مسلح اپوزسیون و ۶۱ هزار جنگجوی وفادار به رییس جمهور بشار اسد می باشند.

در این ارقام ۳ هزار تن کشته شده های نیز شامل اند که تا هنوز هویت شان معلوم نیست.

سازمان ملل متحد ارایه معلومات در مورد رقم تلفات سوریه را متوقف ساخته، می گوید، منابع این معلومات را بیش از این نمی تواند، تایید کند.

سازمان ملل متحد آخرین معلومات در مورد شمارش تلفات در سوریه را در ماه جولای سال گذشته یک صد هزار گزارش داد.

جنگ سوریه در اواسط ماه مارچ سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد.

د ټاکنو وروستي پایلي منو!...

د خدای په مرسته او د خلکو په همت واړمن دی، چې په دوهم پړاو ټاکنو کې به بریالی کېږي.

عبدالله وویل، چې په لومړي پړاو ټاکنو کې د خلکو ډېرې وندې تېول خلک حیران کړل او زیاته یې کړه، باور لري چې خلک به په دویم پړاو ټاکنو کې هم براخ ګډون وکړي.

هغه له ټاکنیزو څارونکو او د افغانستان له ټاکنو څخه د نړیوالې ټولنې له ملاتړ هرکلی وکړ او د ټاکنو پروسې ته یې د افغانستان د ثبات د بنسټ د ډېرې نوم ورکړ، خو څرګنده یې کړه، که چېرې دغې لړۍ ته زیان واوړي، نو د هېواد ثبات به هم له خطر سره مخ شي.

د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو له مخې، چې د ټاکنو کمیسیون د مشر محمد یوسف نورستاني له لوري اعلان شوې، کوم نوماند ۱۰۵۰ سلنه رایه نه ده تر لاسه کړې او له همدې امله ټاکنې دوهم پړاو ته لاړلې.

هغه وویل، چې د دغو پایلو له مخې، عبدالله ۴۵ سلنه او اشرف غني احمدزي ۳۱,۶ سلنه رایې تر لاسه کړې دي.

د ټاکنو دوو کورنیو څارونکو بنسټونو فیفا او تیفا او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوي پلاوي (یوناما) هم د وروستیو پایلو له اعلان هرکلی کړی دی.

ټاکل شوې، دویم پړاو ټاکنې د روان کال د غبرګولي میاشتې په ۲۴مه ترسره شي او که دوهم پړاو ټاکنو کې هر څوک ډېره رایه ترلاسه کړي، نو هغه به بریالی ګڼل کېږي.

دولت افغانستان باید تعریف ...

ارتش ما با تعریف روشن از دشمن شاهد دست آوردهای به مراتب بزرگتر از گذشته خواهد بود."

آقای قانونی تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه ارتش انگیزه قوی بر علیه مخالفان مسلح و دشمنان افغانستان دارند اما به گفته او مساله پشتیبانی سیاسی رهبری دولت و سیاسیون افغانستان از این انگیزه "حلقه گمشده‌ای" است که باید به آن توجه جدی شود.

آقای قانونی در ادامه سخنان خود گفت که نیروهای امنیتی افغانستان از آموزش های لازم برای دفاع از کشور خود برخوردارند اما "هنوز کمبود تجهیزات، نبود نیروهای هوایی، مسائل کشفی و تجهیزات عملیات های ویژه" مسئولان ارتش را رنج می‌دهد.

یونس قانونی حدود دو ماه پیش پس از درگذشت مارشال قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان شد. یونس قانونی این اظهارات را همزمان با سفر حامد کرزی به چین برای شرکت در اجلاس سران "سازمان تعامل و اعتمادسازی در آسیا" بیان کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کنار مشکلات اقلیمی، حمل و نقل مواد امنیتی را بزرگترین چالش فراراه برگزاری دور دوم انتخابات عنوان کرده‌است.

بسم‌الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان در این نشست گفت که در هماهنگی با سایر نیروهای امنیتی، آماده تامین امنیت برگزاری دور دوم انتخابات هستند. آقای محمدی افزود که همزمان با اعلام نتایج نهایی انتخابات تشکیل جلسه دادند و برای دور دوم آمادگی‌های خود را سنجیده‌اند.

قرار است تا دو هفته دیگر نیروهای امنیتی افغانستان مشغول ارزیابی وضعیت امنیتی این کشور برای برگزاری انتخابات باشند و پس از آن در جلسه ای عمومی نتایج ارزیابی های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنند.

معاون اول آقای کرزی همچنین به مسئولیت های نیروهای افغان اشاره کرد و گفت که در کنار کمک دوستان بین‌المللی، ایجاب می کند که نیروهای افغان نیز در بخش خودکفایی ابتکار خود را داشته باشند. او گفت که نیروهای امنیتی با تهدیدهای "قومی شدن و سیاسی شدن" روبرو اند و به گفته او این تهدیدها در مقایسه با تروریزم می‌تواند صدمه بیشتری به نیروهای امنیتی وارد کند و باید به آن توجه شود.

((سارک)) د بامیان ښار ...

معین پوهنمل نبي فراهي په کابل کې زموږ له همکار سمیع الله موسی زي سره په مرکه کې وویلې چې دغه نومونه د بامیان تاریخي ارزښت ته په پام سره د افغانستان لپاره لوړ معنوي ارزښت لري.

د بامیانو له نوم سره د ډېرې انسانانو په ذهن کې د بودا مجسمې او بند امیر انځور را ګرځي او همدا د بودا مجسمې د بامیانو تاریخ لویې نښې مثل کېږي.

د زمانو په تېریدو سره دې مجسمو ته ډېر زیانونه ور اوښتي خو لا تر اوسه هیڅ هېواد هم د هغو د جوړولو په برخه کې ژمنه نه ده کړې.

هغه شان چې کارپوهانو ویلي دا به ۱۰ میلیونه ډالره لګښت وغواړي.

یارغونه یې هم همدومره لګښت غواړي څکه ډېرې ټوټې ترېدلې او بیا جوړولو ته اړتیا لري.

له تېرې یوې لسیزې راهیسې ډېرې هڅې وشوې چې د بودا نړول شوې مجسمې بیا ورغول شي او یا یې پر ځای نوې مجسمې جوړې شي.

خو تر دې دمه زیاتره دغه چارې د کاغذ پر مخ وې او کوم عملي ګام نه دی اوچت شوی.

د بامیانو مرستیال والي وایي هغه چې د دغه ولایت د خلکو تمه ده کاروونه نه ترسره کېږي.

په بامیانو کې د بودا ستري مجسمې له لومړي تر پنځمې پېړۍ د کوشانیانو د امپراطورۍ پر مهال جوړې شوې وې.

دغه مجسمې وړاندې تر هغه چې ونړول شي په نړۍ کې د بودا ستري ډېرینې مجسمې بلل کېدې.

نتایج انتخابات شوراهای ...

این دو روز می شود که از اعلام نتایج که قرار بود به تاریخ ۲۷ ماه ثور اعلام شود و متاسفانه که به تاخیر افتاده، رسماً از آدرس ولسی جرگه مکتوب روان می کنیم که باید در این ارتباط به ما پاسخ بگویند. بیش از این باید تاخیر صورت نگیرد که عواقب بعدی اش هر چه که است متوجه هر دو کمیسیون محترم انتخاباتی می شود."

در عین حال برخی از اعضای ولسی جرگه نیز تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی را غیر قانونی خوانده می گویند که این کار شفافیت پروسه انتخابات را زیر سوال می برد.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ ۱۶ ماه حمل برگزار شد و قرار بود که نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی تا ۲۷ ثور اعلام گردد.

با این همه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان علت این تاخیر را تامین شفافیت و انتقال اوراق نتایج انتخابات شوراهای ولایتی به داخل یک سیستم جدید می خواند.

نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در یک نشست خبری روز دوشنبه در کابل گفت، کارها در خصوص اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی نهایی شده و این نتایج به زودی اعلام خواهد شد:

"کمیسیون انتخابات در خصوص شوراهای ولایتی پیشرفت خوب داشته است. ما به هدف تامین شفافیت کار می کنیم تا این پروسه به طور خوب مدیریت شود. برای اولین بار کمیسیون نتایج ابتدایی را در ویب سایت اش نشر کرد، از لحاظ تخنیکی کدام مشکل خاصی نداریم. به زودی نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد شد."

اما آقای نور تاریخ دقیق اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی را واضح نساخت.

بر اساس قانون انتخابات، نامزدان شوراهای ولایتی پس از اعلام نتایج ابتدایی می توانند شکایات شان را در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ثبت نمایند.

د ټاکنو امنیت خوندیتوب ...

په دغه ناسته کې تر ډېره خبرې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو پر خوندیتوب راټولې وې. دواړو غاړو دغه ژمنه یو ځلې بیا تازه کړه چې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه ټینګلې کوي او د پولې دواړه غاړې به د سولې او ټیکاو د راوستو لپاره هلې ځلې کوي.

د افغانستان او پاکستان لوی درستیزانو او په کابل کې د نړیوالو ځواکونو قومندان په دوه اړخیزو او درې اړخیزو همکاریو ټینګار کاوه.

په غونډه کې د افغانستان لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمي له خپل پاکستاني سیال سره هغه اندېښنې شریکې کړې چې دوی یې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو د امنیت په اړه لرلې.

د افغانستان د دفاع وزارت ویاند، ظاهر عظیمي بي بي سي ته وویل پاکستاني لوري افغان هغه ته ډاد ورکړی چې د دویم پړاو د ټاکنو په خوندیتوب کې به له افغان پوځ سره خپله مرسته نه سپموي:

"په دغې غونډه کې پر دوه اړخیزو او درې اړخیزو همکاریو ټینګار وشو، د ډیورند د کرښې په دواړو غاړو کې د امنیت پر ټینګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې او د ټاکنو د دویم پړاو پر امنیت خبرې راټولې وې، دا رنګه پاکستاني لوری ته د افغانستان هغه اندېښنې هم یادې شوې چې په سرحدي سیمو کې یې د ثنا امنې په اړه لري. د پاکستان لوی درستیز د ترهګرۍ پر وړاندې د خپل هېواد په مبارزې ټینګار وکړ او د دواړو هېوادونو تر منځ یې د اړیکو په پرمختیا خبرې وکړې، په دغې غونډه کې دا هم وویل شوو چې په افغانستان کې سوله په پاکستان او ان په ټوله نړۍ کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي."

دغه ناسته داسې مهال ترسره کېږي چې تېر ښایي د روان زېږدیز کال تر پایه به بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي، په دې تو ګه پاکستان او ناټو دواړه غواړي چې د پاکستان به همکاري په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو مخه ډب کړي.

یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم چې په تېر کې هم ورته ناستې شوې، خو د امنیت په ټینګښت او د پولې دواړو غاړو ته یې د اوریکو په پرخولو مثبت اغیز نه دی کړی.

دغه کتونکي تر ډېره پر پاکستاني لوري تور پورې کوي چې افغانستان سره یې‌جلو ژمنو کې ریښتینی نه دی، په تېرو څو وروستیو کلونو کې افغان حکومت هم وخت نا وخته پر پاکستان تور پورې کړی چې ګواکې اورپکي هلته له روزنې وروسته افغانستان ته لېږل کېږي، خو دغه تورونه هره پلا د پاکستاني چارواکو له خوا په کلکه رد شوي دي.

حامد کرزی روابط ...

نقشی مهم داشته باشد.

رییس جمهور افغانستان روز یکشنبه جهت شرکت در چهارمین نشست سران سیکا که به تاریخ بیستم و بیست و یکم ماه می در شانگهای برگزار می شود، وارد چین شده است.

به باور آقای کرزی، چین با برگزاری چنین نشست ها می تواند یک ابتکار موثر را ایجاد کند که در نتیجه، آن صلح و امنیت در آسیا حکمفرما باشد و این منطقه از هر گونه خطر و تهدید مصوون باقی بماند.

ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید، آقای کرزی برای شرکت کننده های این کنفرانس در شانگهای سخنرانی خواهد کرد.

ایمل فیضی می گوید:

"سخنرانی رییس جمهوری کرزی در این کنفرانس، به مبارزه با تروریزم و چگونه گی تقویت همکاری ها در مسایل مختلف، به خصوص مسایل اقتصادی و تجارتی متمرکز است. آقای کرزی همچنان در مورد بررسی تهدید های که کشورهای منطقه با آن روبرو اند و اینکه چگونه با این هشدار ها مبارزه شود و در این زمینه همکاری ها چگونه افزایش یابد، در این نشست سخنرانی خواهد کرد."

سیکا یا "کنفرانس همکاري های متقابل و تدابیر اعتماد سازی آسیا" بیشتر به مسایل مربوط به امنیت، ثبات و هماهنگی در این قاره می پردازد. این سازمان بیست عضو دارد که افغانستان هم یکی از اعضای آن است. حامد کرزی در بخشی از صحبت هایش با رادیو بین المللی چین گفته است که افغانستان خواهان روابط خوب با امریکاست، چیزی که به گفته وی باید به نفع هر دو کشور باشد.

آقای کرزی به این باور است که در روابط با امریکا، باید منافع مردم افغانستان مصوون بماند و به هیچ افغان زیان نرسد.

الله اکبر

خبرتیا

د حزب اسلامي افغانستان ځوانانو ټولنه د اسلامي نهضت تاریخچه تر عنوان لاندې د هرې پنجشنبې په ورځ له ۸:۳۰ تر ۹:۳۰ بجو پورې درسي پروګرام پیل کړي.

له اسلام او اسلامي نهضتونو سره مینه لرونکو ورونو څخه هیله کېږي چې په دغه معلوماتي پروګرام کې ګډون وکړي.

مدرس: مولوي جانباز ((سرفراز))
ادرس: دحزب اسلامي افغانستان مرکزي دفتر، د شاداب ظفر بلاکونو شانه، خوشال خان مینه - کابل